

LEFAPHA LA THUTO LA GAUTENG

DITLHATLHOBO TSA MAKGAOLAKGANG

POSSIBLE ANSWERS FOR : SETSWANA PUO YA BOBEDI
SEEMOTLASE
(Pampiri ya Bobedi)

KAROLO YA A**POTSO 1**

- | | | |
|--------|--|-----|
| 1.1 | Mmadiphefo | (2) |
| 1.2 | Sakoma | (2) |
| 1.3 | O ne a sa bue nnete (1) Fa a ne a alela Sakoma o bua a le esi a re ene o ne a itshamekela fela, a sa bue nnete (2) | (3) |
| 1.4 | Kwa gaabo Sakoma | (2) |
| 1.5 | Ke morongwa wa ga Sakoma | (2) |
| 1.6 | Go tsoga a kopa lerato mo go Mmamotia | (2) |
| 1.7 | Rrekgosi, tsala ya gagwe | (2) |
| 1.8 | Sakoma o ne a latela Mmamotia kwa nokeng mme a letsa sebintsolo sa gagwe ka thata. Mmamotia o ne a mmolelela fa a rata molodi wa sebintsolo sa gagwe, fa e le setswerere sa pina. Sakoma o ne a bolelela Mmamotia fa a mo rata, mme kwa bofelong Mmamotia o a dumela le fa a lemogile gore ba tiile go lebagana le mathata, ka Sakoma e le mofaladi, mme Mmamotia ene e le Mongwato. | (5) |
| 1.9 | – Mosadi yo montle go gaisa basadi botlhe (mola 6)
– A re o rata molodi wa sebintsolo sa ga Sakoma (mola 8)
– Ke fano Mmamotia o rata Sakoma (mola 10) | (6) |
| 1.10.1 | (b) | (2) |
| 1.10.2 | (a) | (2) |
| 1.10.3 | (c) | (2) |
| 1.10.4 | (c) | (2) |
| 1.10.5 | (a) | (2) |
| 1.10.6 | (b) | (2) |
| 1.10.7 | (c) | (2) |

[40]

POTSO 2

- 2.1 Rankelenyana le Sedupe (2)
- 2.2 Rre Mathebula (2)
- 2.3 Rankelenyane le bagagabo (2)
- 2.4 Rankelenyane ga a bolo go ratana le ngwana wa gagwe dingwagangwaga mme a sa duele bogadi / nyale (2)
- 2.5
- 2.5.1 ga ba bolo go ratana (2)
- 2.5.2 go fetile dingwaga di le mmalwa (2)
- 2.5.3 go sa diragale sepe / ba sa ntshe bogadi (2)
- 2.5.4 ba tshepisa go ntsha bogadi fa kgwedi e fele (2)
- 2.5.5 matlakala (2)
- 2.5.6 ba ntira setlaela (2)
- 2.6 Ee, Rrankelenyane o ne a romela baabo go ntsha bogadi. (2)
- 2.7
- 2.7.1 setlaela / seelele / lesilo (2)
- 2.7.2 tlogela / dumelela (2)
- 2.7.3 ntira / mphetola (2)
- 2.7.4 go fetile / go kgabagantse (2)
- 2.8.1 (b) (2)
- 2.8.2 (c) (2)
- 2.8.3 (a) (2)
- 2.8.4 (b) (2)
- 2.8.5 (b) (2)
- [40]**

POTSO 3

- 3.1 Morongwe Masilo (2)
- 3.2 Tlhabologo (2)
- 3.3 Mathibe (2)
- 3.4 BSc UED (2)
- 3.5 Yo o bosula, pelo e maswe tota, yo o se nang kutlwelobotlhoko (2)
- 3.6 O ntse a re Morongwa a bee pelo, etswa a itse sentle gore ga a ise a tsamaisa diforomo tsa ga morongwa (2)

- 3.7 O mosetlhana, o montle (2)
- 3.8 Gore o tla mo godisa go feta jaaka a tshwanetse (2)
- 3.9 Gore a ratane nae (2)
- 3.10 tse tharo (2)
- 3.11 Mogokgo – Ga a dire tiro ya gagwe ka matsetseleko – ga a romele diforomo tsa ga Morongwe kwa lefapheng la thuto (3)
- Motlhatlhobi – le ene ga a dire sepe ka diforomo tsa ga Morongwe, le gone ga a re sepe go mogokgo fa a sena go lemoga gore mogokgo o ntse a ntse ka diforomo tsa ga Morongwe (3)
- Modisaotsile – Ga a thuse batho ba ba tlleng go batla thuso, o nnetse basetsana fela, gape re bona a godisa Morongwe madi / mogolo o o sa mo lebanang. (3)
- 3.12.1 (b) (1)
- 3.12.2 (b) (2)
- 3.12.3 (a) (2)
- 3.12.4 (c) (2)
- 3.12.5 (c) (2)
- 3.13 – mogokgo o mo tiholela eng? (1)
- maikutlo a wela. (1)
- [40]

POTSO 4

- 4.1 Fa o ka gana go tsewa / nyalwa gongwe ga o kitla o bo o tsewa. (2)
- 4.2 Mosadi o nyallwa mabogo a gagwe e seng ditebego. (2)
- 4.3 Tshwantshiso (2)
- 4.4 Magareng (2)
- 4.5 Motsei o (6)
- bonolo
 - boitsoko
 - bokgwabo
 - o botho
 - itse ditiro tsa lelapa / ke sethubaki
 - ga se kgagapa
 - o tsile go aga motse
 - ga a na a lwa le mmatsale
 - o sala molao wa setswana morago

4.6	– ga a montle / o maswe	(2)
	– mosadi tshwene o jewa mabogo	(2)
4.7		
4.7.1	go tlhoka bana / go sa belege	(2)
4.7.2	go kgona go itshokela mathata	(2)
4.8	– go siela gae fa go nna thata	
	– go tsaa dikgakololo tsa ditsala	
	– go tlhoka kgotlhelelo	
	– go se tlotle ba bogadi	
	– go se tlhokomele ba bogadi	
	– go sa ye bogadi, fa ba ya, ba lwa le ba bogadi	
	– ba nyalelwa kwa metseng ya bona	
	– bontsi ga ba laiwe fa ba nyalwa	(6)
4.9	Ke tshekagano	(2)
	tsile / tsile	(2)
4.10.1	(b)	(2)
4.10.2	(a)	(2)
4.10.3	(a)	(2)
4.10.4	(a)	(2)
		[40]

POTSO 5

5.1	Dinaane tsa batho	(2)
5.2	baanelwa ke batho, diphologolo ke batlaleletsi fela	(2)
5.3	– Tuelo ya boleo ke loso	
	– monna o bolawa ke se a se jeleng	
	– Goliata a ka bolawa ke Tafita	(2)

- 5.4 – Sebeta se bolaisa mosadi lenyora
 – Mosadi o nwa metsi otlhe a molapo
 – metsi a tlala molapo gape go tswa mo mpeng ya mosadi
 – Tau ga e leke go ipusolotse ka monna a bolaile morwarraagwe
 – Tau e thusa ngwana ka go mmolelela gore mmaagwe o bolailwe ke Tlou
 – Ngwana o bolaa Tlou ka lerumo 2x4=(8)
- 5.5 Sempe (2)
- 5.6 – Ga twe e rile
 – Bogologotafa
 – Ka letsatsi le lengwe 2x2=(4)
- 5.7 – Ke gona gotlhe
 – e felela foo
 – E bo e fela
 – E bo e nna tsona tsothe 2x2=(4)
- 5.8 Bogologolo (2)
- 5.9 E simolola ka "Ga twe e rile" gape diphologolo di itse go bua. (2)
- 5.10 Tau (2)
- 5.11 1. (d)
 2. (c)
 3. (b)
 4. (e)
 5. (a) 2x5=(10)
- [40]**